

13 centièmes

$1\frac{10}{100} + \frac{1}{3}$

$\frac{13}{100}$

0,13

13 dixièmes

$1 + \frac{10}{3}$

$\frac{13}{10}$

1,3

103 centièmes

$1 + \frac{100}{3}$

$\frac{103}{100}$

1,03

103 dixièmes

$10 + \frac{3}{10}$

103

10

10,3

13 unités

$1 \times 10 + 3$

13

0

$13 + \frac{0}{10}$

13

130 unités

$1 \times 100 + 3 \times 10$

130

0

$130 + \frac{0}{10}$

130

31 centièmes

$$3 + \frac{31}{100} + \frac{1}{100}$$

$\frac{31}{100}$

0,31

31 dixièmes

$$3 + \frac{31}{10} + \frac{1}{10}$$

$\frac{31}{10}$


3,1

301 centièmes

$$3 + \frac{301}{100} + \frac{1}{100}$$


$\frac{301}{100}$

3,01



 $30 + \frac{1}{10}$

301 dixièmes

$\frac{301}{10}$




30,1



 $3 \times 100 + 1$

301 unités

$301 + \frac{0}{10}$




301


 $3 \times 100 + 1 \times 10$

310 unités

$310 + \frac{0}{10}$




310


$10 + \frac{3}{100}$

1003 centèmes

10,03




$\frac{1003}{100}$



$30 + \frac{1}{100}$

3001 centèmes

30,01



$\frac{3001}{100}$

